

Ka na mentie. (Na biribi wo ho bio, Akua?)
 (Dabi. Eno ara ne no) Oye, mate asee. (Wobetumi
 aye no nkakrankakra koraa; worenom a, na
 yeredi yen nkammo na wode apra fra mu.) Mm. na
 wo, woka baako na worenom na ekyersi se —
 (Eno ara ne no.) Nho, ampa des, tete ho asetena
 no des, ene eno Ghana des yi, eko abira nanso
 des anya aba no, yese. Eno na eye. Anka tete ho
 na yete ho no, woye aketesia, wasi so a, wonnyinie
 no, yen maamenom koraa no, wonnyinie no, wo
 mmowere koraa, ~~wommubu~~, yese, wonkyimaa;
 wobubu wo mmowere a, woahunu amane.
 Wokyima a, ansa na yebebubu. Enne yenkyima.
 Akodaa te ho ara a, wobehwe ara na onyem.
 Se onyem a, watu kwan, wonhunu. Akane no nso,
 yen, yema yen kyima a, wo papa na ede wo bema
 awades. Se oyi na yese, ware no. Ofiri epie yei
 mu. Efi ho ye enti woko awades no a, papa beba,
 na woko. Ampa ara nso, enti na tete ho no, yenwo wo
 nnipa basabasa wo fie. Wohwe epie bi mu a, na
 eho nnipa no, sedes yssi tee no na yehwe. Enne
 nsoso, obi nam a, eno ara nam na wakofa, se
 wo, sebe o, yare bone bi wo fie ho o, se deen
 na aba wo fie na abeye wo. Akodaa te ho a,
 woka se wobekyima no a, na eno mpo, orentena ho
 na wama wo akyima no, na anka tete ho no yekyima
 wo, yede wo asi abonten na yerebo mmonno na
 yekodware wo nsuom; yese, wawie ne bra, na
 afei, woreko awades ase a, anadwo na yede wo
 ko. Enne nsoso, enni ho, nanso ne nyinaa, akane no,
 na anka eke. Enne nsoso, aqya, des ebaes yi nti, yese, enye.
 Wo a woankyima, na wobonyinsen no, yebeye wo kyiribra.

Yebeyi wo afiri, adere yi mu; there no a n'asase ne no
 no, obeba, oba a, na yrafafa wo asi ho atwa akoko.
 Agya, wone barima no a moyses kujiribra no, kyere
 se barima no, obi wo ho a, na wadwane, Yen
 kuram, yeyse obi, barima no dwanee, ekoo Koforidua
 nohoa enna skaa obaa no. Yede wo besi abonten
 na yrawere wo tiri ho na yrakum akoko na yede
 mogya no akyeri wo se akoda, wase, wope ade
 koko a, wobehunu na yede wo apue, yebab wo
 tutuo abonten mprensɛ. Eho ara na woreko akuraci
 bi ase o. (Na ysatwa wo asuo) Ehee, womma ho,
 kyere se wowo na woba ansa na wobesan ayi ka
 e, efiri se woaye mmusudee na yebab kuram ho
 abosom ne nsuo asu. Enne nso, ne nyinaa no, yese
 enye enti, eno agya, yagya. Enne, hwan ba na
 wobeka se woankyina enti yereye wo kujiribra. Aane,
 obiara koraa nni ho a, obefi wo saa adere no ho,
 enna eno atwa mu. Yen asetena yia yewo ho yi,
 anka akane no, obaa si so a, na obi aba na wabesɛ
 no. Enne, des, seesei, me ara me rana koraa, one sibe,
 Tani bi na enyem. Woawie sukuu, yede, woakye etire
 yi bi, woreye, Peperi, woafa no mpena na yaka.
 Dse, dabi, magya. Enne one no nyem. Enye des wope
 no na, seesei wobanya. Enti, enna Ghana asetena yi
 nso, yese aye den, nso yebefa no saa ara. Akane
 no, me, mewaree me kuru, polisini, na yete police
 station ha, Ficedaer ho, na na yetes. Eho mmere,
 wo woye polisini a, wakatua, one na one krakye,
 na wonom a yehye khaki, se mo mobetoo yan
 a, enne des, wonom nyinaa hye, kane, wo a
 woko polisi a wome krakyeri no na woaye adere
 yi, wonom hye khaki. (Te se ahempie polisifo)

kane des no bi anaa?) Eho, ~~eh~~ Khaki na ades yi
 deda ho saa ~~ara~~ yrakye kyere petiisi bi saa, enso
 na ne nyinaa aban mu ha, ksses mu ha, matena
 ho mabre na me kuru, ~~ys~~ bi a. Sire mmienu;
 ono koraa, okyiri fufuo. Enti sire mmienu no,
 obedidi mprenu, besene ko adwuma. Eho mmere,
 C.C.A. bungalow, na meye ababaawa, manente
 fam mako. Iko ho adwuma a, wonoo aduane a
 na wode asoa; na ene ~~no~~ ^{mpo} wotena kaa mu yi o.
 Na eho mmere, kaa wo he? Na yede firi Naro ho,
 ades yi, police station ho ara na wode aduane no
 ko. Ona wo sire mmienu, ~~no~~ sire mmienu no, eso
 akonhoma no. Ono bedi apesie, ebia dokono a,
 meye abomu. Nokoto mmanko, yrabiesie no nkapre.
 Anwa yi, yebu no nsempoa na mede mabeye
 abomu yi ara na me nso, meto borodes. Borodes,
 asimiasini yi a nkapre; ades, des eye deen? me
 nko ara, na mene no awo baako pe, na yebenoa.
 Eso yen. Eto da bi koraa a, na manya ho mfaso
 kapre. Kapre no nso, wobaboa ano a, eduru ades
 yi a, na aye sika, etumi to ades. Enne nso,
 enni ho saa. Se mete ho yi, se woanyi beye se
 Sidi mpem mmienu koraa a, erenye yie. Seesi,
 me ba bi na ete ho koraa a, onoa ma me bi die
 yi, agya, orey a, na mede beye se Sidi apem aka
 no ho se agya, wowie a, woatwa kakra, woahu?
 Enti, enne asetena no, enne nso ampa, sika yi,
 abu. Mene me nua yi, yereka yi, eho mmere a
 na Gold Coast bere, yvredi dwa, nso yebaa ha
 first, na yetone ankaa. Ankaa, na ebi wo yen
 kuram nti, yeto nua no sisi ho a, na me nua
 yi te, eho mmere na yete Nsonko, Roman dan ho.)

Na me nua no de reba 2yo, ste ha. Eye a na makete. Mmarima no, mebo yen paa na yetee a, na mede agu kaa mu na yeabsyi. (Kyere se woto afuo no ne ankaa no nyinaa.) Ee, afuo no niwo yen. Ankaa a esi mu des - (Ankaa a esi mu no) Nho. Obiara ne n'ankaa se nua yi o - (Ankaafuo no) enne, ahaa na watohe ama wo. Woadi ano, na enne wodi ano wie a, na yeatwere krataa abo ho se, ankaa yi, yeato. Wo, akodaa a wobete bie, yexempene, na yente. Na ystete no saa ara. Mene no yee adwuma maa afe soes a, ekoye se ankaa asa, nyaa mfaso pono e, enne sika no mpo, wofunuu mmo, pono e, pono ha, pono ha mmienu no na sen mpo, che? (Pono ahanu) Pono ahanu ne sire nan, yede ko, yebaa store, yebetoo ABC pono sha ene sire mmienu. Yetoo po. Mene me nua no kokyees. Eho mmere nso, ABC papa bi (Mm, Aburokyire ntoma) Aane, enna yede fixaee, na agya, ekaa pono ha na yede ato ho. Eho mmere no, nsoo na nripa no, na mepa no se yise yen ani ntee a, na ampa, kyere se wonya biribi kakraa bi koraa a, na w'ani agye ho. Ente se enne, nneemafos yi a yipe se nneema nom ye, teteho, ente saa. Woniyaa, wo ntoma beye se nan, se nuan a, onim se wo bi. Teteho, na obi nso koraa nri bi. Enne des, woahu se obiara, wo ntoma. Enne des, oniyaa, ahia no se dern ara a, ntoma nsia, se nson dee, na wo. Teteho nso des, obi wo ho koraa a, na onri baako koraa, woahu? Nanso, ne nyinaa no, na yen yen des no, na yise, eye ma yen. Nso Ghana yi baee yi, wohwe sedee eneko sozo a, na shana no

ye. Sika yi, seesei, akodaa keteketekete, nsuo koraa
na obeton a, na wanya sika. Se Sidi apem, se
mpem mmienne. Ei' seesei, nsuo yi a wokotonees yi,
yem a yreys paa paa, yene yen te ho yi, obi
reko fie a, na ofua sika bye Sidi mpem mmienne,
na ode akoto ho. Ades kye a, wasan aba, se sika
abu. Teteh no nso des, sempoa koraa no, na eho asem,
na eye den. (Mmm?) Hoo. Enti Ghana yi, yese, emye a,
aye, yebefa no saa ara. Se anka enne no nso —

(Wase, nripa wo ho nea woomo nri ntoma fira)

Nnho. (Na woomo ye ^{deen} adwuma se woomo ntumi nya
sika saa?) Hwe, yem pen so, se obi wo ho, ete ho
saa ara, onnim dwam po o, na dwa yi, wode no
koton ades koraa a, ehe na wode rekoro? Akuraase,
des ete no, gye afuo na obedo. Wode, mankani
ba a, obiara ad bi, obi rento; (Obiara rento obi
des) boro des, obi rento. Me maame na ye afuo,
woo mma pii nti, ye afuo; ebia oktu mankani
a, na yete me papa kurem, na ode mankani no,
wahyehye bi agu pan kraawa so abesi gyedua ase.
Ebia abesi ho ara se nna. Se hohos betwam na
ebia, nso ^{bi} koraa a, yede reye sempoa, se taku.
Hohos betwam na ebia da bi wo ho na hohos bi
ba des a, na ebia, orep aduane ato a, na orep to
sempoa, ~~eto re~~ teteh, wote ho na woye afuo mu
adwuma a, work baabiara. Kumase ha yi, enne na
nripa nyinaa ahumu ha, woremma Kumase koraa,
worebye deen? Kpere se, ^{yem} kurem, Afidwase,
enna yeba dwa. Enne, ebia kwasada, woatu wo
mankani na wohwe na agya, wonni nam a na
wode aba Afidwase na Pepeni bi wo ho, yepre no
Ayaaba, Ntafo des, yen yenim aduane na yi, na,

ode ye bar. Enti woduru Nsenko na enner, yede
 akosi ho; Ayaaba, hwe me. dee yi ma me, Ayaaba.
 Woahyehye mankani ades ma, ebia nsempoa mmansa
 ebia taku ne damma. Me sei koraa, menyiniiz yi,
 mekstu a, me des, kakra, esd me a, ebia se sempoa
 na woato ahwedee kapre, na woreba. Yenam fam.
 Ahwedee kapre no nso, se efiri ha a, ekoka ha.
 Wobewe ara na wode nam fam na wode aba.
 Enti, obi te ho a, onye bi saa no, onni adwuma
 biara a nye, enti ebia, ste ho, te ho na se
 okunu bi na se afe bebu ho a, na wama no baako
 Enti orentumi nnyia ehan se enum mpa nnye
 ho saa, gye nniya nkoro nkoro bi na ebia
 wotumi saa ntoma no a mereka yi bi. Enne nsoso,
 seesei abu. Ne boz ye den. Ntoma yi, nso obiara
 tumi to bi. Obiara tumi to bi. Enti yeteja no se
 Ghana yi, eye, mm, eye na mmom, yen asem
 kakra a ewom ara ne se Ghanafos no, yenni
 mmara so, enna afei. yanka nokore, wahu?
 Ebia ades wo ho, ades yei, mpa nsi ha a ewo
 mmara no mu a ebia aban koraa aka. Me na
 ode ama me se hwe; yempa nsi ha. Immaen
 se orekogye obi sika ma no de asi ho. Aban nsoso,
 ste ne kuroom, onw des, se onhunuu dee ereko
 so o. Eno nko ara a ewo Ghana ha no, eno na
 esse yen. kyere se eno des, anka yetumi di
 mmara so des a, anka sedes yete ho no, megye
 di se, anka eye ara; Mm eye. Seesei, me
 aberewa yi agya, metumi sore na meba dwam
 a, kakra des medie des, na woanya. Akane nso,
 wobeba dwam yi, wobedidi; enner aduane yi,
 abu nanso ebi wo ho koraa a, sika a wode beto

no, yeto no kapre koraa a, na wanni bi. Enne
 nsoso, obiara, enne ~~banaye~~ wo ho yi, na yesie
 no Sidi ahanum, kapre nso worennya sika nto; nso
 enne Sidi ahanum, yseto. Borodee yi, Sidi ahanum,
 yereto. Nokore nko ara a enni Ghana mu no, se
 nokore baa mu maa des yenkoro, yenko, des ekwan
 nna, yede to a, anka Ghana no, eye pa ara, enne
 aba, anka eye. Na eye a na nokore nni ho. Se
 yebeka nokore, me koraa, me koraa eye a na
 meka se, meye aban a, na afei nso meci mu a,
 anka metwese nwama se aban, wode mmara aba,
 agya, teteh no des, mewo wofa a eye ades a,
 menim se oreye ma me. Enne nso, Ghana mmara
 a ebaee, yese yenyeye no sa. Wowo wofa o, onua o,
 one ne yere na yenam, enna yerebre, enti
 yenni agyades; moadesa no ama yen, yepene so.
 Agyades yi ho asem nso, obi kye n'adwuma, ose
 makye, mede ama me yere, ompa yei, abusua
 nso ebia, yempa yei. Se enne ades no, yenka
 se baakofo, enna ompa. Wobshwe, abusuafo
 akye poporogana bi na yekotiam se ades no
 koraa, enye barima no na eyese. Ebia, onni
 obiara ades; ono ara aberantes na wasore na
 wasi so na waware ne yere, enna wakye
 n'adwuma, na ode bi akye ne yere ne ne mma,
 na ose abusua nso, mompa ha a, na eno yekye
 apii (appeal). Yebes mu ara, enye se appeal no nso,
 yereka no nne se ekylene, mfer boys du, na
 nipa baako pe a owue, n'akyei ades, yenka
 nwie. Ebia obaa yi, ste se me, onni sika,
 abusuafo asore na yekaka; obaa yi asore na
 yekaka. Yebetwe no saa ara, na nokore no nso

yerenka nkysere wo se, ebia shaa no des, ko ma
 abusua mfa a, se wobeko akotena wo baabi. Eno,
 sikadie no a Ghana ha meraka se eno ma kuro
 yi nesses no, yebegyina mu saa ara, yerenka na
 se wo, baa yi, eka a na woreko ara na se bre
 na woberbre na ~~na~~ wobergyae a, na woagyae. Me,
 mahunu obi koraa des a yabua, yadi abua no
 ha na yasanee akys appeal wo Nkran NA' se aban
 anye de aba se ysoni agyados des a, anka me me nko
 ara na anka medi mu des a, des mka akysere aban
 ne se obiara de n'ades kys a, yenyere appeal. (Mm,
 gye se ebia des wadi ades) Eno des, yenyere. Nho,
 yenyere, yenkofa lawyer se des. ode maa me no
 sua, ena nti ne yere no, gye des ebia, obi
 abetumi abegyina ho se, aa, me wofa, asomasi, jwuis
 na ne kookoo ni enna yede maa me nua yi se onni,
 enti abusua des no, enna ode anye saa ades yi a
 ewo ho nti no, yerenkumi mfa yei mma ne yere no,
 na ne yere, se yebema no bi koraa na se ene no
 abre a, na yeama no kakra; saa na mete aser.
 Seesei ara, ababaawa bi, yene no na eko asere, ene
 okunu anante ara. First, Esesem koraa na na
 yewo, anye sotoo. Ibarima yi, onni obiara ades.)
 Eye sotoo na yede nkakra nkakra, yede baa Kumese
 na barima yi gu so. Store yi ara, se edwem
 koraa honom, store no beye mmienue. Itene
 nkyensee, des yede bo dan sotoo ene ades yi.
 Barima yi yare ama shaa yi ahwe no. Barima yi
 anye ne will. Oma baa yi, barima yi na oyades
 a eyere nti, na onna shaa yi nni dwa. Agya,
 sotoo sotoo ho^o na shaa yi na aduane a na ode
 abre no, na awia no odidi a, - barima no yades)

a eyee no, na okyikyiri nneema pii. Seesei, barimayi
 wui, enkyerees no, ebye mpee nsia nie. Barimayi
 waye ne will, ne dan a asie, aborosan, ode
 aborosan no, des sye a na ysee ka ho ansa na -
 ssee ode quarters no; (Boys quarters) Eno des,
 ywo dane wo ma nsia, ode akye omaame ba
 panin, ~~aba~~ (ne nua?) ~~aba~~, dane. Yei na
 aborosan no nso, esoro wo ho, mfimfini wo ho enna
 aser. Esoro no na na one ne yere no tee. Ode ho
 ama ne yere no ene ne mma no. Enna mfimfini
 no nso, ne yere bi a, kyere se na wo mma dada,
 ode ho ama yin, enna ode aser no ama abusua.
 Oma onua bioku nso koda kookoo, na one des,
 aye saa no, kookoo no a aba no des, ose ne yere
 anko ho bi nti, mmarina no mpa, enee onuanom
 mpa. Na na ayene anantwie bi. Ose anantwie
 no nso, ne yere no dea. Afei nso, soto a na one
 ne yere no ne ne mma no bi, yekofa nneema begu
 mu no, nkodaa no ne yin maame no, yeei dwa
 saa ara. Na mmom, se nyanyam biara, nkodaa
 no, yete yin ho des na yegye dwa no die a, soto
 no des, ne yere no, edea. Mfee bye des wo ho,
 eho manso, seesei, soto no, hwee nna mu; oba yi
 nso, mmoborwa bi, onni kapre, Yeatwe manso atwe,
 atwe; afei des, yekaye ne ho nkonsa se, ysee
 wadi obi ades, obiara nso mmotia mu yi se papa yi.
 Inni obiara ades; one ara na ayades. Ysee ne yere no,
 barima baako a adi mu se one, esoro ho na anka
 ope, des na barima no ne ne yere no te a, ode ho
 ama no no, orempele. Yee manso mu boro
 mpee nsia anaa nson ni. Na yeinom nyinaa se
 enye. Enti anka, oya ka des a, na anka enye se

Lawyer, yei a aye sei, Lawyerfo no na yeanya sika
 na yeredie. Oyi afa, oyi afa. Yerenka nokore no,
 Woonom ara nso des, yehyia na yradi yen
 nkomm. Yenim des ekwan da nso yerenfa nto
 ho. Adee kye na oreko a, kyere se wotua sika.
 Nnawotwe na yebehye na yerekoro a, yen petrol
 sika, se mpem mmilenu; ne nyinaa se eye
 nnyegyesem a, anka ense se eba bhana ha saa.
 Ino anya aka, se ysoni agyades na yate asese a,
 ese se yedi agyades no oreko na obiara nso nni ho
 a, oreko a, obeka se ode ne nyinaa (bema ne
 yere) ehee; ama mo bi. Na mo moanya bi na
 obi anyabi a, eno yei wo ho yi, eho manso.
 Anka esse se aban tia mu se, ote se yeaye
 biribiara a, ense se yetwe manso. Na se wo,
 woye hiani a, wobehunu amane ara, na se
 woantumi a, na (dabere wogyae a, na woakstena
 fie na afei woasan aye basaa. Bre a wobrese,
 ene wo kuru ne wo mma ne wo mma no, na
 mfaso nni so. Eno sei no, enye; yssisi mmaa
 no, ema yehunu amane, wobehunu? Nsem pii wo
 ho a ewo Ghana mu a, ebia aban no des koraa
 waka se monyo. Yere a yede yen betena ho no,
 nso, yenni nokore. Sika no ara na Ghanafo, yepe,
 na yeregye na wo a, wo nso woye mmaborowa a
 w'ani abere wo ho no, mm, na ekhyere se wobara
 na wontumi a, na woagyae. Hwe! Yen apata yi
 a yete mu yi, aban na esie. Enne tetetete; osie
 no koraa no, nyaadewafos wo tire, des, yebefae
 no; (aane, rho) Nho, nyaadewafos des ne ho.
 Enna gyerefo nso firi yen ho bese yere yen ho.
 Eho mmere koraa, yebetena ha no, Alatafo koraa

na na ystone gyene akases yi o; mmarima, Alatafos
 mmarima, na apata yi na yetete mu ara.
 Yebalee yi, obi wo ho, zrekɔ a, wema no pɔnto ko,
 eho mmere yi, sika nye ades yi, pɔnto ha koraa
 a, na ode ama wo na oko. Aban anka se obi
 nsisi akɔyire na obi nsisi ha na yene a yesam
 mfimfiri yi, yenhunu amane. Seesei, mfimfiri yi
 a yesa yi, yete ho kwa. Eboye kakraa bi na yaso.
 Nso, Ghanafos, enam sikadie nti, obi wo ho na
 animu ho, na wakoma yen sika. Da bi, eho asen
 bae maa Kwasi Agyeman koraa bewaewae pen.
 Wɔnom a ysisii first. Ibubui. Nso Ghanafos,
 yente gyae, kyere se yso sika no nti. Wobubu
 ara, akɔreakyere, enni boye se abosome nan, num
 na yasan akɔpɔgya na yɔakukuru sika akoma
 wɔnom, na yɔabesi; wahu? E. Ghana dwa yi,
 yɔretɔn mmommone a, na obi nso se apata wo me,
 na zretɔn ho ntoma. Wɔnom nyinaa, wo ara
 wonam dwa yi mu a, wonhunu dee bɔroni
 nneema wo enna wonhunu - Edwa dee, yɔhyehye
 no se, se yene ystone mako yi, ades yi, gyene yi,
 na anka mako wo ho, nyaadewa wo ho, enne eye
 apuom nneema; nso aduane koraa wo ho a, eye.)
 Seesei ara, yen adwasuo ho yi, obi wo ho a zse, eho
 wo me. Boye kiosk wo ho a na zretɔn se ntoma.
 Obi wo ho nso a, na zretɔn nku yi a (cosmetics) nko,
 yede yeɔyeɔ yen ho yi. Enti Kumase dwa yi,
 seesei, bɔrɔde adwasuo koraa, yɔaye ades yi wo
 ho a ystone ntadetam ne nneema; nso anka,
 edwa, yɔhyehye no sa. Aha nso dee, yɔrenye
 ades no mma no nye plain pɔko. Enne, wonya
 ka se me dee na wonya kɔhu yen, o, enne eho ara.)

yesse, yɔ ɛ. Yerentumi nka se eha nye. Ennee se wo a woretɔn nyaadewa na wose wobɛtɔne ntoma dee a, ennee na ekyerɛ se wokɔpɛ ntomafɔɔ; eheɛ, ma dee ɔno nso tɔne nyaadewa a ɔte ntomafɔɔ mu no nso ba wadwasuo, na anka yɛahyehye dwa yi kama. Woreko a, na wonim se merako ntoma adwasuo Woreko a, na woahunu se merako ɛ, edestɛn?

Kɔtɔmankese ɔ, se desɔ, na ~~ɔno~~ ɛno na anka, woahunu, ne nyinaa nso yede apra; gyeeɛ ni, na nku yi ɔɔ ha, na adeɛ yi, ntadetam, eprapra mu. Se sei, yen yen ho yi, yesi ha si yesi ha si. Yen apata no, kyere se yesore mu. Yen, dee yehye no, se mo koraa, maba ho se sei a, mohunu. Eho a yehye no koraa no, woyare ko dokota a, na yɛaka akyerɛ wo se a, dee woteɛ nye, (mframa nni ho) mframa nni ho. Wote ho a, fifire, ahuru, ahuhuro na ede wo. Nso anka, emɛ ne kwan ne no; nso Ghana nti; eniyaa no si apata no koraa a, ɔrensi no tɛtɛɛ mpo mma mframa kakra mpa sooo, na ɔde akɔɔ nkyɛnsee no, pan! Na wo dee, wesi ho na woretɔn. Wo nso, wonni baabi a woretɔn nti, wobɛtɛna ho saa ara na se ɔwuo no fa wo a, na woko; woahu? Ne nyinaa anka, Ghanafoɔ hunu na anka yɛpɛ no yie a, anka yɛpɛ. Tehunu ye no yie a, anka yɛpɛ, nso ayya; na wɔwɔm nso koraa, yen ani tua nanso yerɛnye. Yeremma se nipa beko n'anin na ɔbeka akyerɛ no se, ɔtɛbi, eho dee, ebɛa yemfa yei nsi ho, enti yei na yɛtɔn no ho enti se ennee, woretɔn yei bi dee a, hwe so tɔn, nnoho. Yese, dee wobɛpɛ biara, yɔ, enna yɛaye dwa no basaa na yɛye mu. Na me dee, me ^{ɛhɛ} mabo aberewa mawie, enti

agya, eye kakra na se menwuis a, na mentumi
 nsore a, na ekhyere se meda me fie. Nho, nanso,
 Onyame adaworoma, Kwame Nkrumah baa first,
 woahumu se Saaboa Nsonko, ahemmo boe ano
 akhyire ho, ede rekɔ Aboabo, na eho ye fu pa ara.
 Enna okoyee quarters bi a yede gugui ho,
 Asawaase. Eho mmere na mawo baako pe. Me ba
 no a ɔɔ me nua yi ho yi a, enne mma
 rewɔɔ yi. Enna me nua yi, ɔmaa okumu, okumu
 nua bi na ɔye polisini, ɔgyee ekoro maa me,
 enna mektenaa mu. Eho mmere, Asawaase, egu
 ho, obi mpe, sise nan, wotena mu a. Basome
 so mpona, yebetua no wo des enne clinic wo no,
 des une, yerasi dokota yi. Eho na dan kokɔ bi si
 ho, emu ho (Aare, clinic ho no) Nho, eho na na
 yebetua no. E, E, Asawaase clinic no o. (Aare, maha)
 Eho na na yebetua yen dan yi ka, na na yete mu.
 Ewiee akhyire a, aban ka se yento. Wannye yen
 sika mu bi mpo. Enne mpen no a aba so no uti,
 wontumi mpo nhunu. Ennuru mpen du. Eho mmere
 des, na apem. E, apempem apempem no mmae. Na
 yekan sika se pono du, pono ha, ase dabere pono
 ha ne adee yi, na ɔgyee. Yatuatua, ɔse, montete
 Yeteete. Seesei eyes me dee; me koraa masi, na
 yen des no, ^{nsɔ} ɔye no se soyyaline, soyyaline o-
 Ebi nso des des, na aye pia mmiensa. Yen, des
 yenyae no. Na mawo kwan ho kakra, des
 nkɔdaa bone sukun no sie no. Ehee, me des,
 eho na mben. Wofiri ho a, na wɔrekɔ Aboabo
 nkwanɔ. (Ahaa, enne wɔɔ ano ha yi ara)
 Aare; nkakrankakra nkakra. Seesei, masi pia
 nan aka ho a aye fie korokorowa, enna agya,

mene me mma te mu. (Mm, ways ades) Asem biribiara
 nni ho. Na se enye saa mpo na merehan dan
 a, anka meko. (Mmm!) Aane, anka meko me kurom.
 Seesei, wokstena dan mu a, edi nansa a, ise
 woantua sei a, woampa one million amma a,
 yeregye. Ades yi wo nso woko one million a
 anka, mete ha, na anka woreko. Enna yei des,
 eno a menyas no, enti no merim se, kaamma,
 meka kumasefo ho. Meda susuane mu koraa a,
 na meda me dan mu. Enna me ba barima
 baako; me mewoo dabere nson, mmienue wui.
 Ekaa num, mmaa nan, barima ko. Barima no,
 seesei owo, ways seto wo dan no anim ho ara.
 Wapue bieku aye no seto, na owo wanya koro
 da mu, enna me babaa baako da baako mu.
 Enna me Mansa ho mpo a, merika se oko college
 a ise osuro dookota no, owo nso memaa no koro,
 na owo waware. Ohe okunu te ades yi, enna
 odo eno ama me kaakyire yi, Ahaa no a na mene
 no wo dwam ho a na ne ba no bo ne bo a,
 (Aane, des oke koko no) Nho, na seesei, owo ste
 eno mu. Aya, mere ysa te honom. Na enye saa
 a, anka me koraa, enne Ghana yi, merentumi
 ntena ha. Aduma des mereyo yi, metumi
 makshar obi dan matua basome na edume ho
 nso a, waka se tua mpem sei, woanye saa a,
 me ba reba. Eno des, Kwame Nkrumah, eno a
 obryse no, nipa pii nyaa bi, yeampa. Eho mmere
 na yesuro. Wontumi ntwam train kwan no ho;
 akoromfo, yeregye wo nneema; gye wo a wenni.
 biribiara, na wokstena ho. Enne a eho yse yie yi,
 nkursfo yerepe nso asse awie. Obi wo ho koraa a,

ne dee, yeanton, wasore agya ho se, eha? Nea
 akoromfo animu ha dee; Eho mmere, ntoma bi
 bae, na yepre no Gyantra-Beko-Asawaase. (Aare,
 mate ne din da) Se wonhunui na ntoma no
 dabere woanhu bi; ededa mu se dame dame a
 yeto yi na fufuo ne koko, na aye fufuo sei enna
 ededa mu dame dame. Yese, ede Gyantra-Beko-
 Asawaase. Na na enti nkurfo bi firu, na yempe
 ho na Nyame adom nso sesei, eho aye kama ma
 obiara tumi te ho. Enti na me, manya baabi tes
 yi. Se enye saa nso dee a, anka me nua yi nso, onno,
 sebe, wanwo da. (Saa a?) Hoo, na mewoo me
 ba panin yi na stee no a sesei one no etena
 ama no awo du a, woko ho a, ne nananom guku
 ho no. (Se ne nananom, eho dee ne tiri ye) Aare,
 hwe, me nua ho, me nua no, gyae. Sedee esi ye
 nkodaa yi. Seesei, wonom na aye yen gu ho no dee,
 me sei, yenni me. (Se yeako ho, Nyame ye koraa ako
 ho) Aare (Na eye me se monem a se mmensa na
 awo) (Wokae?) Aare. Enna one yen, egu ho. Na
 onno dee, oboo mmoden. Okumu de ho kstena Tafu
 ho pen na one okumu no koes na obi dom no kyee
 no asase kakra ho na sgyee. Na eho mmere, oko
 kwaesm ka ho nti, wantumi anse a, esi pia nsia
 a onno nso, ste mu yi. Nnaano yi, yen nana yi a
 ofiri aburokyire baes yi koraa, ooda ise, orebebubu
 na wasi; ise dabi. Seesei, wobubu a, na meroko
 me kurom anaa? Enti wo dee, si abotere. Wowo
 sika koraa a, wo dee, gye asase no bi na yei dee, se
 manya magye ama mo o. Se mewu na se.
 mobe funtum asase no na wasi no dee mo ara
 mope a, na seesei ara, worebebubu asi. Wasi, onno ara

des osi'e pia nwotwe. Aka akpise, yensii. Ehe na
 oretena? Enna ~~na nana~~ na se wata na enti gutter
 keses bi a na eda ho, mokses se mohunui. (Aana)
 Seesei onye no yie. Ne nana no aye no yie de aboo
 ne ades asi gutter no (nye gutter no yie) Hoo; Enna
 wato wall bi asan afa ~~akpa~~ na a wasie no ho na
 woomom nso te ho. Na me nua no des, me maame,
 owoo du na Nkrumah ne me. Enti me nua yi ara
 na efaa me. Na ekwere se, owoo du saa no, se wanyini.
 Oretes awades ase a, na ode me ko, me nkodaa bere
 mu nyinaa. Na onw nso, opan baako pe, na mesua
 koraa, bosone nua, barima; wanwo bio. Nanso,
 mmaye, sades osi, me ba no, panin no a mewoo no,
 meraka se me ne me kuna polisini yi; barima yi,
 megya no a obruu. Na menyaa no koraa no, na
 wanante. Meta kwan. Yede yon ko Wenchi. Me
 nua no agye no. Yebesene ko Borfoyeduru. Me
 nua no agye no. One no ara enti na onni me kosii
 se ode nyiniis. Okoo sukuu. Yyji opapa yi ko
 Nkran, wammepi no anhu na me nso magyaa no.
 Ono ara na ihwee no sukuu, Nnema Day Sukuu.
 Ihwee no ara, rebaka afe ama wawie na onyinsenee.
 Me mma yi a yoo Aburokyire yi papa. Onyinsenee,
 owoo barima. Me nua no se, enee, megye wo ba yi
 na woako. Na me ba no ara na onw nso ani nye
 sukuu no ho. Ise, onw des, oretes, oretena ho saa
 ara. Na obarima no ara san se oretware no, enna
 one no kwooo obaa yi a nnaano, ofiri Aburokyire
 baer yi kaa ho. Afei, barima no, na n'asem nye na
 ogyaa no. Wanhwe mma yi. Me nua yi ara na
 esan de nkodaa yi nso ko sukuu ara. Barima yi,
 owoo sukuu, osan ko Asokore Mampom Academy.

Eno nso ɔwiesɛ. Afei, akɔyire yi, ɔse no koo
 Aburokyire. ɔbaɛ na ɔhunuu nkɔdaa no, na
 n'ani gyee yen ho a ɔbɛyɛ passport a ɔde wɔɔno
 kɔɛ yi a seɛɛi, (enti) barima no deɛ, yɛɛɛ sukuu
 no, ɔretoa so wɔ ho. Na ɔbaa yi nso, wanko, ɔno
 deɛ, ɔduruu bɛyɛ nan, enna obi dii no na ɔnyinsɛnɛɛ
 na ɔwɔɛ. Ne ba ɔno deɛ koraa, wanyɛ yie. Na ɔno,
 na ɔnnim nwoma no. Da biara, ɔwe. Hokoka a, ɔse
 mawɛ a mawɛ. Afe no nya duru ho na yɛyɛ a,
 ɔno nko ara n'ades yi ba a, Josephine, woawɛ. ɔse,
 mawɛ a mawɛ. Enaɛ n'ani bene a abere. Nnaano a,
 ɔbaɛ yi, ɔse, ei, sukuu yi, sɛ mekɔɛ a, anka; ɔse,
 Eho, woko n'ani wɔnnim nwoma a, wɔrennya adwuma
 papa biara nya. Na ekɔyɛ sɛ me nua no ne ne
 hananom yi, yɛwɔ bebreɛ enna yɛgu no soɔ, enna
 me nso, mete me baabi. Me, mene me mma mmienu,
 mmiensa barima koro no ne mma no mmienu
 nko ara na yɛte Asawase honom, na wɔɔno nso
 te ho. Me nua no, sɛdeɛ na ɔsi teɛ no deɛ, merentumi
 nka, gyɛ Nyame na ebeka. Wahwe me papapapa ne
 Enye ɔno koraa a, anka mamma ha. Mete akurasesɛ,
 merebɛɛ deɛn kuro yi mu. Enye ene me a, obiara
 sɔre a, na waba na ɔrebɛɛ ɛ —. Eho mmere, na
 Kumase deɛ, yɛde, yɛde yɛ, ei! prko ara Kumase!
 Na wɔbɛka sɛ Aburokyire. Aane, woko akurasesɛ a,
 woko Kumase a, yɛɛ, wɔrekoɔ bra bone. Aane,
 yɛremma wo mma. (Enti ansa na woaware, na
 woanko Kumase da?) Aane, first mewaresɛ no,
 me papa, na ɔde ne wɔfale maa me na ɔkaa
 m'ano na yɛɛ meyɛ akɔdaa mpo; ɔse, ei, yei
 deɛ, me wɔfale Kwadiyia, na yere ni, ne yere ni,
 enti ɔkaa m'ano; ɔno mene no anwo, na afei na

me mma.

mempe no, na megyaee no. Megyaee no ansa na
 meneba Kumase ha. Na me nua no nso dee, stone
 ankaa enti ste ha. Megyaee no no na omaa me
 totoo ankaa no bae, na afei dee, me nso mebetenaa
 ha, na menyaa polisini na mewaree no. Enti first
 no dee, dabi, womma ha. Yen maame, idii, oye
 aberewa pa ara na juruie. Yen papa nso awuo na
 agya, gye me nua yi. Anka enye ono a, Akuraase,
 se ono na wakasi dan, twahyia, na yen nyinaa
 yeko a, na yete mu. Kyere se, ono dee, na, se wanwo
 ntira o, Awurade maa no, oye adwuma a, gyeene
 yi a obaa mu yi ara, se wannya koraa ankoo
 kwaes yi a anka, ne dan yi koraa anka ste mu
 ma okoo kwaes mu no, anka ehiaa no. Enti Ghana
 dee, mmom eye, na mmom yemma nokore, enye adwuma.
 Se nokore a, anka Ghana ye pa ara. Obiara ye
 adwuma kakraa bi, na wanya sika. Teteo no,
 mebetoo me papa ne me maame, na yewo nkoko
 akuraase. Akoko, kosua mmiansa, sempoa. Yemma
 wo nyi bi. Eduru Benada a, me papa kuro no wo,
 ene yen yen kuro no, ebye borfo-kwansiri
 baako, na me papa dee no na ewo akhyire, Kumawukwan
 so. Yefre ho Akotohwu. Yen nso, yewo Dadease.
 Eduru Benada a, yreba dua no, Kosua no na yasa,
 na eho mmere, agya koraa, zrenyi sika. Akoko no
 ato ato ho na woakfa na yekyekye, mmiansa
 sempoa, mmiansa sempoa. Ebia na wanya nsempoa
 mmiansa, se sireko; Emame, cha, ebia
 nsempoa mmiansa. Eto da bi na eboro so koraa
 a, taku ne damma, na woakane aduonum na
 wode akosi wakuraase. (Na wo akuraase, obi wo
 sika anaa?) Akuraase? (Aane. Obi ye adwuma se

obanya sika anaa?) Mm. Seesei des, seesei des, ebinom
 wo ho ye adusuma nya sika. Akane no des, na
 adusuma nni ho. Seesei des, obi wo ho koraa a, ontone
 ades, obetumi ads bankyefuo yi, na wadua na aba
 na nkurfofo keto. Obi wo ho a, stumi paa; obi se
 merokto bankyefuo na matu na wakopae ama no,
 se mpen aduoma, se aduasa na, obetumi akyekye
 saa ama nipa buye se mmansa se nan na owo ara
 nso agya bi na oredi, woaahu? Akane nsoso no,
 bankye, hwan na obeto? Enti, nne des, obi te ho ye
 saa. Mmarima no bi koraa te ho, yshye bidie, na
 woaahye no wo mmaagye (bags) na nkurfofo rets. Yen
 kurrom ho koraa, seesei, seesei, seesei, yeto gya. Nkurfofo
 tumi ko kyinkyim bee, yede abetoto ho. Kyere se
 sedes ayo no, eko akuyiri kakra, na yen a yen ho
 ye den no, yebetumi ako akuyiri, apuom na
 yreaktwitwa gya na yreakkyinkyim ato ho. Afei,
 seesei nsoso, sukun wo ho nti college koraa aba ho
 Enti nkurfofo, atikyafos wowo ho, na yeretoto. Ebinom
 nso aye kiosko aksee, e, ades yi nyinaa sisi ho,
 fridge. Enti yedidi a, nne nso des, obiara mpe nsuo,
 des enye nsunu. Yedidi a, na yeretoto bi na yerenom
 na biribiara ni. Enne des, obi te ho a, stumi ye
 adusuma a, onya sika de ats ades aye ne ho. Akane
 no des, na adusuma nni ho nti, wowo ades no bi koraa
 a, obiara remmets bi mma wo. Obiara wo bi. Borsdes
 na wowo a, obiara wo bi. Wowo mankani a, obiara
 wo bi. Hwan na ereto? Enne des, yen kurrom ho
 koraa, aduane nni ho, bankye nko ara na edosso
 ho. Ennee, eduru, se enne Bena yi, yeredi dwa,
 ewo ho, enti enne - (wo hefa?) Me kurrom ho,
 Dadease (Dadease) Wofiri Afidwaase a, na

woreko Yoko na woreko Dadesase. Kumawu kwan
 so saa no. (Kumawu kwan so) Nhwɔ. (Yoo)
 Enti, enne yi, yɛredi ho dwɛ sei, enner, bankye yi,
 na ewɔ abɔnten, yɛde abɔgu dwɛ no mu ara na
 nkurɔfoɔ netɔ. Afidwaasefoɔ Nsenkofoɔ no, yɛbɛtɔ
 bese na yɛatɔtɔ bankye no bi ara. Yen a yɛtete ho
 no nso, obi wo ho koraa ne kurom ne ho, nso ɔnni
 abase, des ɔbɛdɔ nti, ɔno koraa na watumi, se yen
 a yɛbetenaa ho sei, me, mako ho a, mɛtɔ bankye,
 wɔrennya afuo bɛdɔ, enti kyɛsɛ se wɔtɔ bankye na
 wɔabɛdi; na bɔɔdes des mpo, wɔrennya bi dwam
 ho, kyɛsɛ se Afidwaase na eduru Kwasiada a, na
 yɛde firɛ Afidwaase akuraa, Nkwankwaannua nom,
 na yɛde aba. Enner, etete sei a, Sidi ahanan, na
 wɔde akɔfra bankye. Enne des, nkurɔfoɔ te yen
 kurom ho. Ei! Enne des, eho abue; yɛye tire,
 yɛye sɛɛ; yen a yɛakɔsua tiyɔ, kiosk akɔsɛɛ a
 yɛretɔne nneɛma; enti nkurɔfoɔ tumi —
 anadwo nyinaa; seɛsei nso nkanee aba ho.
 Anadwo nyinaa na nkurɔfoɔ te asɛɛ na yɛrenaa mo
 na yɛrekye nam. Mm. ~~ayye~~, baabiara a na ayɛ kuro
 kakra ama yen. Na akane no des, O:
 (Na kane des na akuraase na eyɛ wo de anaa?)
 Na eyɛ me de? (Aane, eda a na wote, wɔtenaa
 ho.) Aane, first a yete ho des, se yennim baabiara,
 enti na ne de a eyɛ me. Meys akɔdaa a mayɛ
 ababaawa no, ho, eyɛ me de, eyɛ me de nso kwa
 o. Na yennim des gɛkoɔ soɔ. Nwɔsɔre a, woyɛ
 ababaawa a wɔasi soɔ no a wonnya nnyaa
 mmeranteɛ, yɛye afuo na se kookoo duru ho a,
 anadwo a wɔada, yɛnɛfa kookoo no, na mmeranteɛ
 no resere wo. Anadwo na wɔasɔre na worekoɔfa bi,

bree, na woasore. Eduru Buronye bers a, ito
 biscuit baako ma wo a, kayere se, ise woays ades
 ama no nti, owo nso ide reda wo ase. Eno ara
 ne no. Wonye biscuit no a, w'ani gye a agyes,
 woahu? Iremma wo hwee ent nso na akuraase
 ho no, na yennim baabiara enti yen ani gye, na
 yste ho (Ampa) Ysore a, ysko yen afuom. Se egya
 yi a meraka yi, Buronye rebeba a, wo koraa,
 wonnim se akoko sika, wonni bi - Akoko mpo nso,
 yents. Me papa, ne yere nam mmienu, owo nkoko.
 Buronye bers koraa, skum a na wakye mu, na
 wama eyi fa. Iremma yen nkum nkoko no
 mmienu nwe o; wakoma ne yere baako fa
 ansa na wama eno des, akoko baako no, nso
 eye wo de. Wobetwe gya ara, Buronye reye
 aba a. Yen nyinaa ysi gya dua. Na Buronye
 ba a, - na wo mpo, ebeye, des wobanya mpo,
 ennuru sei, nso - woahu? Enti na ewiase no,
 yennya nhunui enti na eye yen de. Yen nnee,
 eduru ho saa a, na Buronye nneema a wo
 maame, se wonye nyini a, wo maame na
 ebets ntoma ama wo. Yen nsoso, yeyi nkoda a
 no, yenyini kakraa humu se yebetumi a, na
 yegye adopa, kookoo no ase, adopa, na Buronye
 ba a, ebia wode ato ntoma afira. Enti yeye
 mmabaawa nketeesia no, yekogye, yetiatic yen ho
 ara a, yeye nan, yene a mene yen sii soo;
 obi afuo a na yekogye. Afuo yi, afuo sise num,
 ebeye se eha ne skwan mu a yefiri baer yi.
 Mo ara mbede na moad, na ebia woakogye ha,
 sise mmienu. Ebia ebeye se enyo ara, wonye beye
 sise du koraa a, eye sika, ebetumi ato ntoma.

(Mm. ampa) Na wode ato na efira wo na wote ho. Wenya ntoma no mmienu a, ~~wax~~ ababaa no, eye wo de. (Na eyes den na wwaree wo kuru wo akuraase, na wowa ntoma mmienu anaa?) Ei, mewaree mekuru wo akuraase no, enne na mewo ntoma beye enan koraa. Kyere se, me me maame, owo ho no, ste akuraase. Na me maame bo mmoden. Me maame, na obo mmoden; stumi - me maame koraa, tetebo otoo kaa maa ne ba barima baako. (Ei!) (Saa a?) Hoo. (Enne eyes ades) Eho mmere na kaa, ennya mmuu sei. Kaa bi, yese ede deeben, deeben. Eno, kaa no rekoro a, eden sene ho na yebbo, kwan! kwan! kwan! Ne ba panin na yeye no Yaw Wusu. Me maame too kaa maa no. (Saa a? Ei! Ne nyinaa firi afuom adwumb anaa?) Hoo. (Ei!) Na moa ades yi, eho mmere samina, yese eho mmere na yeinom mmee. Moa amonkye, e, me maame, nim amonkye moa na wabobo. Eho mmere nso dee, nkapo ene nsempoa. Tei a yereka yi, kaa yi, enne se ebeye dabore, se Sidi apem bio na otsee; kaa korokorowa bi na papa bi bekaes, enna na oreka. Enti me maame na ye ades nti me dee, me koraa, meye akodaa no, na meye nkromma, enti na me maame, epe, zkorokoro me nti, ntoma dee, me dee, koraa no, mekyimaes no, na mewo ntoma beye te se enan. Metoo Yaadoko, enna metoo ntoma a yese biribi de Watapa e, den, ntoma beye nan, metoes ansa na merekyima. Na nsoso, me kuru no a mereka se me papa de me maa no no, na wasi me asiwa. Oho nsoso bekaa m'ano, mmienu, ntoma mmienu ene nneema nneema a odo baes. Kosua, adwarepawo, akonnwa. Eho mmere dee, saa; yese orebbo wo

atenases; wo kunu, akonowa ka ho. Nwerekw anwade
 ase a, na ekwere se wode ko. Na wato towuro nom
 ne adere aka ho; nwoko na yede abegu wanim na
 wo kunu no de abe. Na wotena wo fie a wote no,
 eho, tete ho, eye basom fie a, wontena ho na
 yrama wo akotena efie bi mu, ysakose ho ama wo.
 Wobedi nnansia na mmabaawa, mmabaawa a,
 w'ayonkofos ne yon no, na woomom nyinaa abehwe
 wo. Enti akoko yi, ebia wo kunu ma wo mmienu,
 wo papa bema wo bi, wo maame bema wo bi ne
 nkosua yi. O, ennes obi wo ho koraa a, orebre wo
 adere, onni hwee koraa a, onnye nkosua mmiansa,
 wote abenten no, eno nkosua yi, wobanya bebre.
 Na woomom behwe wo saa ara, nnansia no; ennes
 se wo ara w'aduanne no, enna woomom, yeredi bie
 na yerehwe was. Ennes, adere kye a, na yekum
 akoko yi, na yede aye aduanne. Anpa no, yebzufu
 to, ngo yi, na yede nkosua agu so na yate bi
 ama wo a wotayina no. Wo des, wote dan mu.
 Yawere wo tiri ho na nkuto yi, yate abo wo
 kosi se nnansia no beso; na wo des, wote dan mu.
 Na yraye — Eto no na yema bia, afei na woomom
 rebekum akoko na yrawo fufuo awia na yeatwa
 bi ama wo na woomom nso, nkodaa yi, yeatwa
 nkodaa des na woomom atwa yon des, yeadidi
 na yeredi agoro, na yereko nsuo na yede reba
 ho, na ebi nsoso ko —

35 B

35 B

35 B

35 B

35 B

35 B

Na obi wo ho a, maame ye kuafos, maame
 ko afuom na oja a, wobehwe na wayi boro des
 no Asia mmienu na wafre ne be no, "Begyie
 ko mo bra fie mu ho, sebe, na monna nni."

Tete ho des; agyanom, na yen des aba. Enti awia
 bo na yrasan abo apesie, ngo yi abri, na yrahwie
 agu so na yrayi bi wo. Wobe tene ho saa nnansia
 no, apei na yese, woafi, na wofiri bra no a, na
 woafira ntoma, wonim se, yen yen deantefo des,
 dansini no na yrim, enye na e, Afantefo ne
 ader yi baa ha a, yrahunu se yedrese. Enti
 wokyima na wofiri a, wo maame, ntomafufuo,
 des yamwene no, eno bi na wode ntoma bi
 afira aser na wode fufuo no agu so na wo tiri
 no a yrayi no nnansia saa no, eboboro kama,
 na yratele ano no ara kama na, ebia na
 woafiri beye se Ebenada. Enti woomom, eye a na
 yshye nnansia no; yshyima beye dabere Yawoada,
 Efiada, Memerada, Kwasiada, Edwoada, Ebenada
 na woafi. Ebenada ne na yredi yen kurum
 dwa na entee - mpaboa yi enso, wo kuru,
 obere wo bi, kyawkyaw, des eye a na ader
 yifoo twa no, (Taya mpaboa?) Aaha. Eho
 mmere des, ahemmma nanso, Kwahufo na
 eye a na yetwa na eho mmere, enye ene
 ahemmma fete yi. Kwahufo, woomom de,
 nka homa bi na dabere yetwa. (Edwan noma no
 bi?) Des yede twa mpaboa no. Nho, na wo
 kuru no de bi agu nneema so abre wo nti,
 wofiri a, na wode ahye, na weato ntoma no agu
 so na yen a yemema wo nneema no, —
 (Na wo kuru —) edwan ho na worededa
 yen ase. Worededa yen ase. Saa ara,
 Wadeda dwam hoto no ase wie a, yebehye da a
 wobefiri beye nrawtwe mmieren na, apei na
 wobeko wo kuru ho, worededa ase. (Nho)

Na yaafira wo ntoma bi te se dee obi wu na
 se nye manmuni a, nye a na yede kobene
 akyim no sekye no. Nanso yei dee, yede ntoma
 papa, ebia kente, na yede akyim no sekye saa
 na yasi wo atoto, tete ho (kete) Na wo nupo yi,
 tete ho no nso, woye saa, woneko aseda no,
 wo nupo yi, yaayizi asi ho o. Yese, ebia, se
 wonyem a, na yaahunu na yede aduro bi,
 yaayam ades yi, tweapea pa ara, n'aba yi,
 yaayam ara ama no nye kama na yede bese
 nsuo agu so na yede aye wo, yede aye w'aha
 nyinaa ne aha kama. Dee onim yo abeye wo
 kama, wonekoda wo kumu ase na woasseye
 nkurafos na yedi w'akyi; yese, onekoda okunu
 ase, na yenam. Ekwani no nwere se me
 kuram a ebye kwansini koro yi, yentena kaa mu.
 Na kaa no mpo, eho mmere no, kaa, Dadease,
 efiri ho ba preko a, na nye nsempa mmehsa;
 enko bio. Nho, entinya be Kumase a, anwumere,
 eba a, na erebeda. Nye ene nne a, ereko beye du
 yi. Na yenam fam, na yereko. Obi wo ho a, ereko
 koraa a, na donno ka ho. Obi wo ho a, odi mu
 saa, yereko na yereko. Yededa ase wie a, na
 rebo nmemo yi, na yeregoro saa ara na yede wo
 aba, yededa ase wie na dabere afei na na
 worebeye da atoto nmesa, enam; afei na
 worebeye awade ase (Ahaa) Eda a wobeko no,
 se nne, enna worebeye a, anwumere na
 wobeko. Teboa wo ho ara pe aduane, enam,
 nmesa, na w'ayankofos beye se mmemu a
 wo namo, na yaakogya wo, anwumere no na
 yada. Ades kye a, na yaaye abekwan. Enne,

mpunam yi, nwa dwane ee, edem, na yede ayo na
 yeape ades a eso, na yeatwa fufuo yi agu mu,
 se ntoa de edumienu, na yeafa nkwan no.
 Yeabesa nkwan no bi agu ades mu na yede aka
 ho, na yede kakra agu mu na yeayi nam yi
 abidi ani. Nwa dwane yi, ebi wo ho koraa a,
 yetwa te sei koraa a, yirenhoro, eda nkwan no
 mu saa ara. Ebene a, na yeayi ato so na yede
 akoma okunu no, ewo ne fie; ~~na~~ owo nso ayiyi
 akyekye ama. Yese, yea! asomasi, (kunu) yere,
 enne na waba awades ase o, waberoq: kuntukey
 saa na na yepe no. He he, he, he! (Saa na
 ye ye no) (Nkunnwane' no?) Nkunnwane no,
 yese kuntukey na ode bi akyekye. Obi wo ho
 a, wanoa fufuo no, obesan aye abomu, fosees yi,
 eno eho mmere, situndu yi, na enye nyinaa na
 yenim yo, enti yshwe nipa baako a n'ani abue
 a, na yeape no, na wabeye ama wo. Ebia, na owo
 dee, wako baabi kakra. Panin, na nua panin yi,
 owo, owades nyinaa na owade akrakyefo enti
 owo sei, enne oku, akoko yi, obetumi aku no
 na ode aye —, ebia yeape no na wabeye
 situndu yi, kama, na yeana bayere na eka
 ho na yede ako okunu no fie ho. Na owo nso
 ayiyi bi akyekye ne nkurofo ne yere a oni
 yen no nyinaa. Na owunu dwo a, yede ayowa
 no reba a, na yede sika ato mu; woahu?
 Teteh no ne no o! Ebi koraa a, eho mmere sika
 yi, ebi koraa a, pono mmienu ne sire du. Eho
 mmere no, na eno nso ye sika o (Mm.) (Mmm?)
 Pono mmienu ne sire du, na esi ayowa no mu,
 nkunnwane no a obenades no, tia yede aba.

Ono na afei efiri ho rekoro a, na wo ara
 worenna waduane nkakrankakra na wone wo
 kuru, mosore a, na moko afuom, wonni adwuma
 biara nye. Me, meyse saa kakra no na mese,
 merenware, enna megyae awadee no, enna
 mebedii me nua yi akyiri ara. (Na aden na
 wogyae? Obree wo mesma bebree, saa na wompe
 n'asem) Na awadee no ara na me - , kurum ho
 no, se Nyankpon dee, woahu? yewo akodaa a,
 wonnim dee Nyame se obeduro; mm. Enti eho
 mmere, akuraase ho yi, mete ho, na eho ye me
 de, nanso mewadee no, akyire yi, me papa no
 a ode me ma awadee no, na ono, wawu, enna
 mene barima no, yete ho ara; na me seshenom
 nso wo ho dee, mm, dabi, mebo pete na mebae;
 mese, merenwade; yese, aden? Merenwade,
 me nso, mewaree no saa ara beye afe no nso,
 na menyinseree; na mese, merenware na
 mebae. Na me nua panin^{nso} meraka se, ono dee,
 stoto ankaa ba kurum ha nti, enti megyae
 awadee no ara na me nua no nso ka se
 mentoto ankaa mmra ha. Enti Onyame dee,
 dee obeka se koduru biara, kyere se wokoduru
 ho (Nho) Mm. Na anka, me papa no wo ho a,
 anka, remma me nnyae (saa a?) Mm. Ne
 wofase na mawase no, anka remma me
 nnyae da, enna papa no nso awu, enna
 megyae. Na Onyame se, enye me tebere ne
 ho. (Na wose, wone wo nua panin na wotan
 ankaa) Nho (Na eyee den se wogyae ankaa
 na woko koton gyere?) Se, woahu, yetwee
 ankaa no, ankaa no tumi sa, ente se nne.)

Buronpa bere no saa ~~na~~, na wotone a, enne dee,
 ankaa, yete no beye mprenkron yi, na eso apo a,
 na ebi koraa a, yebu donkomi, eto da bi a,
 yatumi koto se aduwa yi anaae bixibi, na yede
 rebobo donkomi dwam ho ara kosi se ankaa na,
 ebesan aba. Na afei ankaa no koraa yees no,
 aburoo, aburoo pa yi ara, na yeko aburoo to,
 me, Adwaase, yenam fam. Tesore anpa ko a,
 yekotwa aburoo mono, na ysabena na yede
 repae. Eno saa, yatumi y ara wo mmere
 kakra a, ebye se yen adwuma no mmra no,
 se nnipa ba wiase a, mmuma no bebre na se
 Awurade o, na onkyerkyese wo. Me, mene me
 nua no yee saa ara, na akyire yi, megyaase.
 Enna me nua yi, gyene apatam nko ara na
 ybaae a, ysakyere a, yenkoes. Ehee. Na
 n'adamfo bi, Kwahuni, otan gyene, maame
 Afuofie (Afuafie) Enna efie a na yete mu no
 na ne fiwura no ne yere nso, Nsutani, na
 ono nso ton gyene, enna aka kyese me nua
 no se gyene no, eye na mmotone bi. Enna
 obetunuu n'adamfo, Kwahunii no, Eho mmere
 nso Kwahunfo nko ara na na yede gyene yi,
 beba dodo, Asante gyene no. Na meraka se
 apata yi gugu ho a Alatafo yi, enne se,
 tena ha, Alatani a ne dea yi, onni ho, enna oke
 apata no maa yen. Enna, na me nso me dee,
 yei ara yereka yi, na meware polisini no, na
 mentone bi. Nho, Eho mmere, mete police
 Station (saa a?) Ebia na ysayi yen, na yeko
 ha, ebia na ysayi yen na yeko ha enti, na me,
 mentone bi, woahu. Na na ono ara ton ara

Kosii se, na me kumu nso, me waree no no, na
 ope mmara dodo enti wone no ko baabi kakraa
 bi, eye kakraa bi a, ise, ko wo kurum, (ise wo,
 ko wo kurum?) Hoo. Jhuru baa a: Mene no
 kstena Borfoyeduru, saa ara. Jkwaree obaa
 ho koraa ne no wde. Enti jhwe na se woreye
 ades a, ise, ko, oreye ne dan. Inya ka se,
 mene no te Free bar ha koraa, ha, eye a ise
 ko wo kurum na meka se o, na ades yi kurum ha
 yi ara na wwaree me, me nua, ise, enne
 wobeko wo nua ho koraa ko na mesegye me
 dan, (Ei!) na waka saa akyers wo, na
 mabelena me nua yi ho ara na ebia, adwuna
 a oreye, na mene no aye ara, na manya sika
 ato ntoma bape mmienmu. Eho mmere, ~~na~~ wonya
 se sire du mmiansa o, wonya sire nson koraa
 a, na wode ato bi. Na wowe ho saa ara a, na
 wasan aba, na ise, medware tra. Mese, metoo
 ntoma sei, tua ka. Saa na na mede ye no.
 Jrento ades mma me. Enne, ^{nso,} oreye wo de wo
 ako no des, na watur na mene no ko. Afei,
 mehwe asetena no ara a, na enye, Enna megyaas.
 woahu? Enna me nua yi, otone gyere no ara,
 enna ise, gyere yi des, mesuraa mu eye, enti
 bra. Me sei, borodes koraa, maton bi pen.
 Enna makton nsomades yi, des woomon te ho
 yi, na mene yen ara enti yede ko akujima,
 Boase, Kiriki, ehe, he, na meye bi (saa a?)
 Hoo. (Na enye wo —) Meye ababaawa no. Nso
 meyese no ara, na afei me nua yi kaa se
 memma mma yentone gyere no, na gyere no,
 Eho mmere, na mmara wo ho, Kwahu des no

enne

wo ho no, enti na eye; woaahu? Na yeh ara
 na yere-ton na yehaye yeh na enti Kwahupoo no
 a yede ba no, yehumi hys nnaawtwe mmienu
 ansa na mode aba na ekyers se esusu bie. Metonee
 gyeene yi ara, afei dee, me kumu yi dee, mode
 gyace no. Magyae. aka gyeene yi ho a, agya
 eye a, na yehanya kakra. Gyeene yi ara mu na
 kyese se me nua yi tete a ode sii ne dan yi.
 Afei dee, yehaye. Yehaye mmerewa, yehenko
 baabiara bio, enna yete ho. Anka enye sra
 dee a, yehaa kurem ha yi, yehaye adwuma pa
 ara. Aburoosoa yi, meko dwam koso
 aburoo de firi Adwase reba Nsonko dwam
 Eho mmere yi, Nsonko dwam, wobeduru ho, na
 woaye se ehoo. Woasan akyim gya da so,
 wode rebema. Wonsa wie a, woama so. Kane
 yeh Gold Coast fo dee, yehaye adwuma ab-dampoo
 koma pen. Hoo Aburoo yi nso, nkapre, nnamma,
 kapre, kapre ba. Woto aburoo siriko a, yese
 ee! aburoo dee, eye, epem animu. Aye
 sire mmienu a, woanya sirikoo no, eye. Saa
 ara. Wo a wobetumi ato se sire mmienu no,
 wobemya sire mmienu aka ho. Nanso, eho
 mmere na, se sire mmienu fua wo a, eye sika
 Me, mekyimaa akurase a nebaa ha, mode sika
 ponoko ne siriko ba kuro yi mu. Eho mmere, na
 me nua yi, na dwere okumu, dorobani bi, na
 ste Asante New Town, dee nos, Salvation fo
 edan no, ewe, ereko soro ho, ereko Mmuroo mu
 (Salvation Army) Ee, hee, wozom dan no ho,
 na efie bi wo ho, papa na firi Kumawu, yehre no
 Akwasi Aniakye, na fie na na me nua no ote,)

enti na mebesta no. Na ɔware ekuru, doro-bani no,
 Enna menyaa sika saa. Mekyimaee, akoda, a,
 menyaa pono ha ne desten, sise mmienne Eho
 mmere, mereba a, na kaa no ato me, na egye
 yen sireko, mede mebaa ha. Na nantoma a m'eni
 bedes ara se merebeto fie-Mmosea. Enna enne,
 mebaes na me nua no se. ~~mm~~! Akoda, hē!
 yi bra, yi bra na yepre no ntoma. Me wie a,
 me kuru yi reko kwan so; mere wo beko
 setso. Menyaa ntoma mmienne. Metso ntoma bi,
 yese, ede Abe-tia-Kube. Enne duro!
 (Aame, mahu, mahu saa ntoma no.) Nho, Epa-
 fa, sise num ne taku. Yekoto maderese bi,
 esensan mu te se ades yi; eno sise nsia.
 Enna yekoto ntoma bi, yese, ede Adwuma-biana-
 ye adwuma, ntoma no, saa na na ede, enti
 hnesma hnesma wo mu Ebi aye se nsania nom
 a yede karikari sika nom na ewom, eno nso,
 sise nan ne taku. Yempamee na yeyiji
 yade yade. Eho mmere, yepam kaba a; yeyi
 yade mar me. Enye ne nne kaba yi a yepam
 a, eye a na yade koraa nso, esini koraa nso yi.
 Enna Eho ara, me na manya ntoma mmienne yi.)
 Na Eho mmere nso, ase Efi Ammosea, ne bo
 ye den. Wobeto yei, sise dumienne na wokatso yei,
 na wo sika yi asa. Ye nso des, sise num po-fe
 rie, sise nan ne taku nie, yei sise-ekyere se
 menyaa ntoma mmienne na aka sika no sise
 nan fua me. Yen kurem na mekotso ntoma sini,
 sise mmienne na mede kaa eno ho na metotoo
 no nsasara, enna eyee nan. Gye. Mm. (Mm.)
 Akua, meda ase o. (O me, mate) M'awura,

meda ase amu. (Yenna ase amu) Nonom nsa
 wie a, se ese se woda ases, (aane) Asante asem
 ne no o. (Aase) Baako ne no. Enti teteha no,
 yebree. Yuse adwuma basabasa, adwuma funu;
 woanyere wo ho a, sire mmienu a yereka yi,
 woxennya bi, enti woyere wo ho oaa ara. Tei a
 yereka yi a meraka se me kuru ye polisini yi,
 ono, onye krakye nti, na yima no basome, pono
 mmisasa, na pono mmiensa yi, oyi no sire mmienu
 sire mmienu a, basome beso na, na asa. Oye den
 nya sika? Na kyere se polisi fo dee, efini tete,
 adoro bafos dee, yssisi yem. Na ~~akragyegye~~ nkakrankakra
 wa. Me ba panin, merawo no, enti mekwawo no akurase;
 orebefiri me tan, pono mmiensa na ode gyaes. Ekere
 se — he, he, he. (Nanso —) Mm, nso pono mmiensa
 no, menyaa ades Metoo kyensee, yedware akodaa
 mu, sireko ne fa, (Nkoo) nso eso Matades, metoo —
 Akua Nsia, mebaa ha, otoo atades, (ode) maame bi,
 yefre no maame wuo, enns wawu, akys, na
 ofiri Afidwase, mede kamaa no pamee. Atades,
 yotoo no sireko ne fa, nso papa. Enne koraa
 atades a ne boz dandandene yi, wonhunu sdes
 esi tes, enna maame. Wuo no pam maa me. Enna
 madrese bi, na metoes na mede kodaa me kuru
 ase wo police station ho, woaahu? Enne nsoso,
 yima wo mpem ha, (ampaa) nso agya. Enne, nipa
 baako dorose, (dres) se mmabawa yi, yereko = a,
 e, ades kakra yi a waye agu ne kon mu ha yi, eno,
 eye sika mua. Meda mo ase, meraka, ades akay,
 sese — (he, he, he) (Too, na wose wo nkurase na
 asetena ye den. Nanso emmer a na wotoo gyene
 apata no mu, ene enne, edese na eye de?)

Ose, na meye den'na me - (Kyere se, na akuracaba
 asetena na wose, endo nko na endo ne ha mmere yi,
 nsesa aba mu. Hobaa gyee ne apatam no, ene enne
 yi, nsesa ben na aba, na des endo he na eye den?)
 Nsesa a aba ne se, enne yi, gyee ne yi, yen
 yebetenas ha no, gyee ne, bag, na yede foro train
 mpo na na ades yifoo de ba; pɔno ko ene sise
 mmien. Grawa kɛses, yɛabae mu te se des yede
 tone nkates yi, sise nan. Na Ntafos yi gyee ne yi
 des koraa na Asantefo, yempe papa. Enti da a
 ebeba no, bag na nyinaa ebia pɔno nsia na woats.
 Enne, nsesa a aba ne se, seesei, Asante gyee ne yi
 koraa, roba, enne koraa empe grawa asem. Enne,
 roba na yede di dɔta, mpem aduonu enum, Asante
 gyee ne no, wɔahu? Saka, Anwanafos na yen des.
 Na yede ba a, na yeto no, saka ebi wo ho koraa a,
 wobeto no, - Saka koraa, me, mats saka, sise num
 pen; saka no nyinaa, na wode gye sempoa ne kapre.
 Enne, saka ba a, se mpem aduonum, saka baako.
 Enti, enne wɔɔnam koraa a, - nansa, kakra a
 aba yi, saka no, yese yede gye Sidi apem, Sidi
 ahanum (1500.00) Seesei, nnesma no neko soro
 nansaso, yen koraa a na yeto sise num no,
 yestumi ton bo ka, kyere se, Eho mmere no, na
 obi mma. Woto a, nɔwɔtwe a wɔɔnom beko dɔta
 bɛba na wo des no da da ho; na ebia sempoa
 ne kapre anaase taku na wode gye a, eso a, na
 woate so. Enne neso, yeto, Sidi ahanum, Sidi apem,
 Sidi mpem mmien, saka baako pe se yeto na yɛate.
 Hwe gyee ne yi, ades yi, Ntafos yi des yi, ereba
 foforo na mpem aduɔwɔtwe, nso woto koraa a,
 na eye Kyere se roba ketewa no a yese mpem nan.)

mpem nan ye num; ~~enno na woom atete so kakra a~~
~~ysse seesei, eba, yede agya mpem aduanan num.~~
 Enso woton a, na aso, enti na yebefa no se ades no
 boz aye den des, nanso anka enno nanso, eye. Mm.
 (Saa time a na enno, edesh na wobere na ara
 ansa na wanya nya wobedidi?) Bre a wobere
 ne se, ebi ne se na meraka se meko mekoto
 aburoo yi. Ekyere se woanyane wo ho saa ara
 ankoto amma, na aburoo yi, ebia wobetone no, na
 woanya beye sise mmienne anase siseko afiri mu
 a, wode si dwam nso a, ebetumi adi wo dwa, (Ampe)
 na woabawa na woadi. Gyene yi nso a na
 meraka se na ne boz yi ye mmere yi, eno nso
 woto a, da no, me nua yi sei, na yireba mu foforo,
 obi de baee, na yem yentumi nto bag; agya, afiei
 na yireba. Na grawa ksee no, woye, eho
 mmere no nso, yehye a na yeremia so; eye ma a,
 sise nan, na ide ako akpise ho. Eho mmere, na
 edwa yi mu nye sei, na wako siese no boto so
 ara, e, e. pno du, Sidi, eho mmere mpo, nye
 Sidi zha, yese ede deen? pno num, sei ara na
 nkurofo, etutu ara. Itanee na wanya mfaso;
 ades a toto no sise nan no, na wanya mfaso
 taku, tete, ese, eei! eye. Isan twaa bie. Da
 no stumi tnee mmienne na wanya siseko. Ise,
 mm. see adwama yi ye; enno meba mu. Enna
 na ide wo mu ara. Afiei des, obi ba a, na wama
 no bag se, wa des, wo ho ye ha; wobetumi
 aton, ton, na wama na na waton. Na okuru, me
 meka ho na na yete Nsonko; na yem wofa bi
 fie wo ho. Na yete ho, okuru mma mmienne, me
 meka ho, ne eno ara. Okuru, yi siseko ne fa,)

nso na eso akonhoma no. Eho mmere no, hooonnam
 nam, ebo ades yi a, damma, damma o, damma,
 damma. Woto mmienu a, nkwan pekyses. Enti na yen,
 ye foso (foso) saa a, saa^a na yanya no, na eye yen
 de, na yennim des e.s, ebeba (Nho) Mm. Yebrebrere
 saa ara na ekssii nne yi. Enne yi nso, ne booyese
 dene yi, ystumi fa ara (Nho) Mm. Ne booyese dene
 yi, me nsoso, meton no abooden kakra na me nsoso
 manya mfaso no. (Na mfaso no, ebese akodi dwa?)
 Aone, anso koraa a, ekyses se, me a maye aberena
 yi des, ebese me ara. (Nho) Ekyses se, enne ades
 no, mats bag yi, nye nne no ara na ebese. Mstena
 ho kakraa (Ampa) Ehee. Na me nso maye panin yi des,
 ebia, mewa me sika kakra fua me, na mede bi retots
 biribi di. Ebese no, na manya ho biye se mpen
 mmienu se mmienusa a, mese, ei, gyeene yi mfaso ni,
 na se madi Sidi apem o, se madi mpen mmienu o,
 na mede Sidi apem ato sika no so. Afei nsoso, yvretone
 yi, eye a na yvreto susu; yen ara yen ho. Ebia,
 Sidi ahanum, ~~na yvretone~~^{ana} baako ara na yvretone ano a,
 na yeatu. Ebadi se mawotwee na yanya se mpen
 du a, na yeatur ama baako na woanya bi atua
 w'apata ka Anye saa nso a, apata yi, yen des mmienu
 yi a ewo ho yi, mpen nwan Sidi ahanu enna bosome,
 yeye yen. Enti na, Onyame nso nti, biribiara a
 ebeba no, na Awurade agyina akpise enti nso yeys
 no saa ara nso a, na yanya apata no sika ne yen
 des. Seesei, me nua no des, waye aberena, ontone
 bi, nso obetena me nkwan saa ara; enne, des mats
 a, na wayi yi mu. Des manya no, na mama no bi
 na onno nso, ide akoto aduena na wadi. Saa. (Too.
 (Me nua, meda ase pii.) (Teda ase pa ara) Akua! (Aha) Ei!

Enti wiaase des, des ebeba biara, wontumi uka se, enye,
 eye ara. Se ysa nyinaa yeste mu; ystumi humu
 biribi nso a, nsakraae aba, enne hwe mmabaawa
 yi, ntoma hodo, na boz yi den, nso ystumi to na
 yeats mpakaa. Baakofos, orek a, wohwe ne
 dressing a, eko sika beye mpem ha koraa nso
 na orek. Mm. enti eye. Tebetena ho afe no saa ara.
 (Yeda ase pii) (O, yeda ase pa ara. Woabre pa ara.
 Mepa wo kyew) (Na woreka se, seesei no, kane no,
 na mo apate no nko ara. Seesei yeasi bi mo anim
 ha, yeasi bi wo mo akyi. Enti mo a mohye infimfiri
 no, nniya bato ades ma mo?) Nho, nanso, nniya ho
 adets bi gyina se, tete, me nua panin, okdoo kwae
 mu no, mehuruu nniya beye ~~anah~~ anah enum wo
 ho. Enne oreb des a, oresiane bi ho nanso, mese,
 maame Nkrumah des, merokto bi. Obi wo ho koraa
 a, na orebefiri. Oktone wie a, na ode abre me.
 (Enti waye wo customer da biara) Ehee. (Enti
 enye saa a, woomo a ystum no des
 * Dabi, se obi netwam na webpre no se, bato bi no
 des koraa, obi netwam wo ha, ades yi, yese ades yi ho
 na eye ho) (Kejetia ho?) Aaha, gate akjiri ho,
 Akayafos no, train kwan no akjiri ho no, yese
 eho de Ala Bar. Enti wou obiana a otone gyena
 a, oremna wo ho. Na se wadampo ne no dada no
 saa no des, oba a, na wawurawura mu ara, enne
 ene nkate no nyinaa, yestwa; ebia nnowotwe
 moienu se moinsa na yede aba na wasane
 atwa foforo. Seesei, eno na yede tete ho. Sedes
 oretwam pa ara, se menni no, eno bhwz, - na
 yeremfa ha - Obi ko na yedurru ho a, yese ei!
 Eha des, esum yi; ades no koraa gu ho a,)

yenhunu. (Esum.) Eho ye sum. Eno na anka
 aban bedom yene. Onia anka aye ntiantia koraa
 a; yene a ysabo apata yi; aye ntiantia kakra
 koraa ama mprama afa so ama Eho sum no
 koraa agyae a; na first yereba, Akua Nsia kekaa
 ho asem kyere agya, K M Cfo yi, yen na asase
 yi wo yen. Afei, des ebae ara ne se, na Enne
 wowo, Oniyaa nso wo n'adee, na dreya a, wobetumi
 aka se woremma no nye. Enne eno, yessisiie ara,
 na Akwasi Agyeman, mmere bi baa mu na okwaa
 ne nyinaa to gye, obiwae to gye. Enne na
 yewo ho; Kama, Obiara twam a, nam akwire
 ha a, na wahunu se, teteh des, na yemim se
 gyee adwasuo ara ne (ho) Eho, waha? Oniyaa
 nam akwiri a, shuru, nam animu ha a, shuru,
 na yereba ho. Enne nso, ente saa. Enne des, Eho
 koraa, woka kyere obi se, gyee adwasuo,
 mensesoma wo ho a, nam; oboko Adabaa.
 Wanka Adabaa a, oboko bode; kyere se wokye
 yen ye se apata mu, des ystone ntoosi no na
 Eho gyeeefo no a yewo ho no ansa na se
 Oniyaa besura mu ho a; me ara a mete ha
 seesei a merokoro yi, mekoduru ho na melura mu
 a, mentunu kwan, na nnesma wo a ewo ho no
 nyinaa aye sei tumu. Enti oniyaa, manrifoo no
 des na wonya se, kkyere no awiam; wo nso
 wo des, ebi koraa a, mpua sika, enti drentumi
 nko ades yi, na enne. ba a, na waha. bi ama
 no. Enam saa koraa ma yepapa yen sika di.
 Jko betua, ko betua, ewe akwire a, dremmetua.
 (Enti Kane no, wasoro no, a na womo nsisi apata
 no, eye a na womo b'firi?) M? Kane no a na

woomo nsisli apata wo mo anim ne mo akayi no,
 na woomo befiiri?) Dabi, ennee yere... a yereka
 yi koraa na anka meoni yen. Ennee, oniyaa, ofitiis
 ara, ennee gweene yi, sen? Sei. Ireto grawa a,
 eho mmere nso, ~~we~~ ene raba, na yede grawa na
 ehue; grawa, na wordi ano na woahwie ama
 no, na waha wo ka Mereto des. yeehie. Sen?
 Sidi du, i, pono ha, sei na wato. Na enne, edwa
 no yee saa no, se woannya nipa amma wone no
 anye customer anni dwa a, yen apata wo mu ha,
 obiara rento w'ades. Na ~~akayafos~~ se, na ennee oniyaa
 no nso des, anim se anfua sika, woahu? Iko
 Akayafos no ha a, ades yi ha a, yerehma no; se
 yenni no, na ennee sba a, na wo nso wo des,
 woni no no, na woatwa bi ama no, na sde ko.
 Enti yene yen sei, wato bi a, se nnaawtwe ansa
 na baage no asa. Akayafos a yete ha, yese, da
 koro yeehie mmage mmienne ne mmienne. Se
 Kumasefos a yenam toto gweene yi koton, ebia
 ste Aboabo, ste Ahensan, ste ha, yerehma ha.
 Yese, Akayafos des na eye fo (Ennee, mo dwa no
 nko ntem) Nho. (Enti kane no, ene no, ehofa na
 edwa no ye pa ara?) Ou, ennee akane no des, na
 anka edwa no ye, na ne njinaa gyina, se eho sika
 no, se eho mmere no na sika no sua. Enne nso, yedom
 wo to raba koro koraa a, na sika no mu ays duru.
 (Na apata mu ha, eye ne se eho no ye hye) Eho
 no ye hye. (Enti, gweene no egu ha a, ennee?)
 Etumi se. Etumi se. Ebi wo ha a, egu ha a,
 wobeto no, woomam beba no, wobeyi mu, Enti ewo
 kenten mu ara na yentres a, obi retwa bi na
 wobeyi a, na aporo na woayi eno atwene nkya.

na woayo, woahye ama no. Enti nsamu no des,
 ystumi sa mu wo mmere biara a woreye na
 woreyi mpot~~as~~ no, eto twene Ebia nso, Ghana, enna
 mereka yi, mese, ente se Gold Coast des, na obiara
 nye no, ekyers se, se no, buroni no koraa a
 eye aban a obeye apata no na no, wanye no
 se yerebewwa ho ama aye saa. Ono des, onim
 se apata kesee. Enti yene yewura mu ho koraa no,
 emmere bi, nsuo to a, atomafos rehumu amane
 na yreye yen ho nkankansa, yerebgye yei na
 yen nso yeayere yen ho, na yen nso, yeayere yen
 ho se yremma yemmye. Na anka na yennim
 saa mpo a, anka yekstena gate akyi, (Eho bi; nanso
 na yennim saa. Edumie mu na erebo no. (Aane)

Enna yennim saa, enna ebyese seye. Enti agye,
 yeanya nsoso atena ho. Wo nso, sebe, worentumi
 nkotu obi ano aduane na wonni. Woka a, anka
 mmara na ereye aduama des a, na anka yekyere
 yen se ebia mmara, yeny no sei, yeny no sei.
 Na wo ara mu a wote ho des, worentumi nka se meremma
 obi nsi miakjiri apata, na enniwo wo. Seesei, woahuru
 se des Amma ter no, obi absie. Eno koraa, eniyaa
 no, orebesie no, ababaawa, ~~wo nana~~, na na yene
 no te ho. Wo nana wue, akye; wo koraa, womma
 dwa yi mu, wo ni, wo maame. na enyini wo ho.
 Worebesie a, behuru des wone no bo hyee ma yenhuru
 na wo si wo des; se enne, agya, ~~nniparijina~~ asi.
 Ibae, Amma, ne nneema a egi ho nyinaa, eduru
 Edwoada a yibaes na wayi ne nyinaa ama adua
 re nkater nyinaa afra, na wasi apata no sei
 konkurokonkoo. Eke kshuruu tankasefo a,
 nnaano Kwasiada yi, enti Amma, wankas asre koraa.)

Enna wɔwɔnom abetwe, waba ama no abubu b logo
 no a ɔtoe no atwe aka ho. Aka nna no a esi ho
 na ɔse kapenta, na ɔse eno mpo, ɔbema kapenta
 no abetwe nna no apini do na Amma nso anya
 baabi de ne nnesma agu. Akwire no a ewo yen nyinaa
 no, wafa ne nyinaa. Nkonkɔnsa asem a meraka no,
 apata no, wɔwɔnom ɔɛ yeyee sika des a, mennim. Se
 nso eye a yese si no ede yi, Kwasiada na wuwie
 no sei fenti, na esi ho, wonni ho asem ka, ena eno
 na ɔse — Akua' Meko o' (Yoo, meda ase)
 (Aane)